



All results for Bismuth isotopes


Bismuth 182 (Z=83, N=99)




Bismuth 183 (Z=83, N=100)




Bismuth 184 (Z=83, N=101)




Bismuth 185 (Z=83, N=102)



Bismuth 186 (Z=83, N=103)




Bismuth 187 (Z=83, N=104)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 188 (Z=83, N=105)




Bismuth 189 (Z=83, N=106)




Bismuth 190 (Z=83, N=107)




Bismuth 191 (Z=83, N=108)



Bismuth 192 (Z=83, N=109)




Bismuth 193 (Z=83, N=110)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 194 (Z=83, N=111)




Bismuth 195 (Z=83, N=112)




Bismuth 196 (Z=83, N=113)




Bismuth 197 (Z=83, N=114)



Bismuth 198 (Z=83, N=115)




Bismuth 199 (Z=83, N=116)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 200 (Z=83, N=117)




Bismuth 201 (Z=83, N=118)




Bismuth 202 (Z=83, N=119)




Bismuth 203 (Z=83, N=120)



Bismuth 204 (Z=83, N=121)




Bismuth 205 (Z=83, N=122)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 206 (Z=83, N=123)




Bismuth 207 (Z=83, N=124)




Bismuth 208 (Z=83, N=125)




Bismuth 209 (Z=83, N=126)



Bismuth 210 (Z=83, N=127)




Bismuth 211 (Z=83, N=128)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 212 (Z=83, N=129)




Bismuth 213 (Z=83, N=130)




Bismuth 214 (Z=83, N=131)




Bismuth 215 (Z=83, N=132)



Bismuth 216 (Z=83, N=133)




Bismuth 217 (Z=83, N=134)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 218 (Z=83, N=135)




Bismuth 219 (Z=83, N=136)




Bismuth 220 (Z=83, N=137)




Bismuth 221 (Z=83, N=138)



Bismuth 222 (Z=83, N=139)




Bismuth 223 (Z=83, N=140)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 224 (Z=83, N=141)




Bismuth 225 (Z=83, N=142)




Bismuth 226 (Z=83, N=143)




Bismuth 227 (Z=83, N=144)



Bismuth 228 (Z=83, N=145)




Bismuth 229 (Z=83, N=146)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 230 (Z=83, N=147)




Bismuth 231 (Z=83, N=148)




Bismuth 232 (Z=83, N=149)




Bismuth 233 (Z=83, N=150)



Bismuth 234 (Z=83, N=151)




Bismuth 235 (Z=83, N=152)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 236 (Z=83, N=153)




Bismuth 237 (Z=83, N=154)




Bismuth 238 (Z=83, N=155)




Bismuth 239 (Z=83, N=156)



Bismuth 240 (Z=83, N=157)




Bismuth 241 (Z=83, N=158)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 242 (Z=83, N=159)




Bismuth 243 (Z=83, N=160)




Bismuth 244 (Z=83, N=161)




Bismuth 245 (Z=83, N=162)



Bismuth 246 (Z=83, N=163)




Bismuth 247 (Z=83, N=164)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 248 (Z=83, N=165)




Bismuth 249 (Z=83, N=166)




Bismuth 250 (Z=83, N=167)




Bismuth 251 (Z=83, N=168)



Bismuth 252 (Z=83, N=169)




Bismuth 253 (Z=83, N=170)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 254 (Z=83, N=171)




Bismuth 255 (Z=83, N=172)




Bismuth 256 (Z=83, N=173)




Bismuth 257 (Z=83, N=174)



Bismuth 258 (Z=83, N=175)




Bismuth 259 (Z=83, N=176)




All results for Bismuth isotopes


Bismuth 260 (Z=83, N=177)




Bismuth 261 (Z=83, N=178)




Bismuth 262 (Z=83, N=179)




Bismuth 263 (Z=83, N=180)



Bismuth 264 (Z=83, N=181)




Bismuth 265 (Z=83, N=182)



All results for Bismuth isotopes

Bismuth 266 (Z=83, N=183)



Bismuth 267 (Z=83, N=184)

